

CRNA GORA
SKUPŠTINA
ZAKONODAVNI ODBOR

Broj: 04-1/17-2/3

EPA 303 XXVI

Podgorica, 20. decembar 2017. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Zakonodavni odbor, sa sjednice održane 19. decembra 2017. godine, podnosi

IZVJEŠTAJ

O RAZMATRANJU PREDLOGA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona, sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.
2. Odbor je, sa sedam glasova „za” ocijenio da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

Amandman 1

U članu 62 stav 1 tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) u kojoj su hartije od vrijednosti prvi put javno ponuđene poslije 31. decembra 2003. godine, ili se zahtjev za uključivanje hartija od vrijednosti na regulisanom tržištu podnosi prvi put, po izboru emitenta, ponuđača ili lica koje traži uključenje za sve emitente hartija od vrijednosti zastupljene u trećoj državi, koje nijesu obuhvaćene tačkom 1 ovog stava.”.

Amandman 2

Naziv člana 196 mijenja se i glasi:

„MTP i OTP”

Amandman 3

U članu 293 stav 2 poslije riječi „poslovni” dodaje se riječ „proces”.

Amandman 4

U članu 318 stav 6 riječi: „podnesu zahtjev” zamjenjuju se riječima: „prime informaciju”.

Amandman 5

U članu 341 stav 1, u uvodnoj rečenici, riječ „investicione” brišu se.

Amandman 6

U članu 407 stav 1 tačka 25 riječi: „od 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% i 75%” zamjenjuju se riječima: „iz člana 102 stav 1 tačka 1 ovog zakona”.

U tački 95 riječi: „Centralnog klirinškog depozitarnog društva” zamjenjuju se riječju: „CKDD-a”.

PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO PREDLOGA OVOG ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

4. Odbor je konstatovao, da je ovaj Predlog zakona potrebno donijeti u skladu sa članom 91 stav 1 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih poslanika na sjednici kojoj prisustvuje više od polovine svih poslanika.
5. Odbor predlaže Skupštini da usvoji Predlog ovog zakona.

Odbor je konstatovao da u Predlogu zakona postoje slovne i pravno-tehničke greške koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnik predlagača zakona se saglasio sa navedenom konstataciom, a navedene ispravke glase:

- U članu 3 stav 1 tačka 4 podtačka d riječi: „podtački c)” zamjenjuje se riječima: „podtački c”;
- U članu 23 u uvodnoj rečenici riječ „Izrazi” zamjenjuje se riječima: „Pojedini izrazi”;
- U tački 27 riječi: „koja obavlja” zamjenjuju se riječima: „koje obavlja”;
- U članu 41 stav 2 u uvodnoj rečenici riječi: „dužna je” zamjenjuju se riječju „dužna”;
- U članu 58 stav 1 tačka 2 podtačka b riječi: „podtačke a)” zamjenjuju se riječima: „podtačke a”;
- U članu 102 stav 1 tačka 2 riječi: „ovog člana” zamjenjuju se riječima: „ovog stava”;
- U članu 109 riječi: „čl. 102 do 104 i čl.” zamjenjuju se riječima: „čl. 102, 103, 104.”;
- U članu 117 stav 3 u uvodnoj rečenici riječ „harija” zamjenjuje se riječju „hartija”;
- U članu 121 riječi: „čl. 122 do 124” zamjenjuju se riječima: „122, 123 i 124”;
- U članu 191 stav 2 riječi: „sa članom 321 zakona” zamjenjuju se riječima: „sa članom 321 ovog zakona”;
- U članu 193 stav 4 riječi: „iz stava 3 ovog člana” zamjenjuju se riječima: „iz stava 2 tačka 2 ovog člana”;

- U članu 201 stav 3 riječi: „odredba čl.” zamjenjuju se riječima: „odredba člana”;
- U članu 205 stav 5 riječi: „čl. 237 do 239, čl. 242, čl. 243” zamjenjuju se riječima: „čl. 237, 238, 239, 242, 243”;
- U članu 206 stav 2 tačka 7 riječi: „podtač. b), c), d) i g)” zamjenjuju se riječima: „podtač. b, c, d i g”;
- U članu 277 stav 4 riječi: „st. 1 do 3 ovog člana” zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 3 ovog člana”;
- U članu 284 stav 1 tačka 2 riječ „tržitu” zamjenjuje se riječju „tržištu”;
- U članu 307 stav 4 tačka 2 riječi: „1 do 3 i tač. 5 i 6 ovog člana” zamjenjuju se riječima: „1, 2, 3, 5 i 6 ovog člana”;
- U članu 318 stav 5 tačka 1 znak interpukcije tačka-zarez treba navesti prije veznika „ili” a ne poslije;
- U članu 323 stav 1 tačka 3 riječi: „mjere da” zamjenjuju se riječima: „mjere do”;
- U članu 333 stav 3 riječi: „sadržaj sadržaj” zamjenjuju se riječju „sadržaj”;
- U članu 342 stav 1 riječi: „u smislu čl.” zamjenjuju se riječima: „u smislu člana”;
- U članu 371 stav 2 riječi: „čl. 153 do 155” zamjenjuju se riječima: „čl. 153, 154 i 155”;
- U članu 395 stav 1 riječ „sjediše” zamjenjuje se riječju „sjedište”;
- U članu 407 stav 1 tačka 28 riječi: „čl. 102 do 104 i čl.” zamjenjuju se riječima: „čl. 102, 103, 104, ”, a poslije riječi: „član 109” dodaju se riječi: „stav 1”;
- U tački 40 riječ „harija” zamjenjuje se riječju „hartija”;
- U tački 59 riječ „transakcija” zamjenjuje se riječju: „transakcije”;
- U tač. 63 i 64 riječ „čl.” zamjenjuje se riječju „člana”;
- U tački 82 riječi: „st. 1 i 3” zamjenjuju se riječima: „stav 1”;
- U članu 422 riječi: „čl. 41 stav 4 i 42” zamjenjuju se riječima: „člana 41 stav 4, člana 42”.

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Danijel Živković, član Odbora.

